

Чуралчыга күн тахсар!




# ОСАНГА ОЛОХ

Чуралчы улууңун ханыматы

ХАНЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

## БЭС ҮЙЫН 1 КҮНЭ - ОБО КӨМҮУСКЭЛИН КҮНЭ!



12+

2015 сүл  
ылам ыйын  
**30**  
КҮНЭ  
СУБУОТА  
№54  
(11064)

### УВАЖАЕМЫЕ ЯКУТИИ!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным Днем защиты детей!

Нам, взрослым, всегда необходимо помнить: ребёнок всегда верит, что мы сильные и смелые, всегда сможем отградить его от любой беды. И мы просто обязаны уберечь наше нидрастающее поколение от зла, несправедливости и войны.

Стране напомнить, что эта знаменательная дата была учреждена в послевоенном 1949 году, когда в мире особенно остро стоял вопрос о судьбах детей войны. В то тяжёлое время они, наравне со взрослыми, несли тяжелую тыловую вахту, совершали ратные походы.

Задача прав и интересов детей всегда будет нашим приоритетом. Мы ставим перед собой цель, заботиться о духовном росте ребенка, знакомить его с культу-

турой народов, населяющих наш многонациональный северный край, всесторонне развивать юных жителей республики в интересах будущего нашей малой родины и всего Отечества.

Для становления гармоничной сильной личности очень важно, чтобы у ребенка было счастливое детство. И это не только миссия органов власти, педагогов, общественности, но и главная задача каждой матери и каждого отца.

Лично мне мои дети и внуки дают огромный стимул жить, работать, двигаться вперед несмотря ни на что. Они вдохновляют на новые свершения, учат смотреть на мир по-новому, видеть прекрасное и всегда верить в лучшее! Этого я от всей души желаю и вам, дорогие друзья!

Берегите наших детей, берегите наше будущее!

Е. БОРИСОВ,  
Глава Республики Саха (Якутия).

2015 - Саха Республикасынан Предпринимательство сила

## “БАСТЫН ТАБААРДАР -- 2015”

Акыны “Сибирский быттынныңыз” комизер тэнээ ынтымалыбыз “Бастын табаардар” быттарар быттынканда олус зәбек урбаанинг қалгынын ынтымалы.

Учунуктук урбаанинтарын общественик Сибирин борбородогуз Е. Сапожкова манимк үйнисири: “Дойду үрүүдөй ырмынан аюни 90-с сийлаштара, ынтымалы таңдалуу үчүнген түрдүштүү болупта. Маячынынка ас-танас айылчал, толончунан азылайтар этиби: Или коми маңаңыннан аял ырыннак, анал дың-сарз эртүрлөр сирх сух буулак, чаанынай дың бастакы эргюн, еробул күнөрдө, улус юниин таңырагар саудаммыла. Сыйын эргюн сайла, азыллыр дың массынан буулак, табаары улус тас оттүгүн ажылан дармабашоргүү кылары иштөн эрзиндер буулугутар Бастакынан Д.Д. Яковлев, И.С. Никифоров, И.Н. Новгородов чаанынай предприниматель быттынкан регистрацияммылтара. 1994-2005 сийлаштара үчүр үзүүлүлүктүрүлгүүлгүүлүк чанынай маңаңыннан салынныбийтүү көркөнчөлөр: “Ситим”, “Капона”, “Сайлы”, “Алпана”, “У Егора”, “Элтех”, “Ирина”, “Сайдам” олда арасын табаары азыллыр маңаңыншар туулукбүлгүлүр. Предприниматель хең да келүү ол салынчыларынан биргэ улуттон келибийт. 2001 сийлан, бастын Президенттүү М.Е. Николаев ыйшарынан ынтымалыбыз “Предприниматель күнүн”.

балаңды 23 күнүгүр баласынан. Сыншын бу күнүгүр үзүүн быттагы, дыларбашы буулар. Ишни барыптын тэрэглийн, общественик Сибирюү чөлөөбүт И.Г. Макарова, предприниматель А.Е. Аммосова, Е.П. Алексеева, М.И. Васильева, И.В. Козловка олда маңталбыг үзүүн. Быйылты 2015 сүл республикабынан Урбаанинг салынбайын бириккүнүн. Драйвута кризис кирибигүү комизер дөммүтүн-сэргэбилин аянаш-танаңынан хашчыйынга, түркүштүү олохууларын сипишилгүү, биңгигүү ишники улазыкторук хайысхабыт киен, эпигенгистэж. Он сортуу толорууга күүспүт-кылхылт тийрүүн үзүүлүктүү.

Кытайлылахтары, быттагын дүүдүлүүр суботин борбородогуз, улус балылтын уюно-аска салатын солбайчаны И.К. Матвеев бишилди. Ол күрүүк “Продукции и услуги производства” (157 баалаша) – ИП Н.Н. Оконешников, “Непродовольственные товары” (171 б) – ИП Г.Г. Толстоухов аттана, “Продовольственные товары” (173 б) – ИП Е.А. Васильева, “Изделия паронных и художественных промыслов” (175 б) – ИП В.С. Попов, “Услуги для населения” (178 б) – ЦБО “Дыңгүү” Т.Н. Карсанасла уонна Гран-при хайынанын, 179 баалаша Иннокентий Иннокентьевич Адамов аттана.

С. ЖЕНДРИНСКЭЙ.



Сонун



## И.И. ГОТОВЦЕВ РЕКТОРЫНАН БЫЫБАРДАННА

Будылтамыйын 22 күнүгүр Чуралчының физкультура уонна спорт институтунын ректорын быыбары буулан аваста. Узуннитор уонна уорынчычынгүү кылттылаах конференция түмүтүн, уолсай күзгүстүнгүлүп 39 даярдаг талыбыстынан, 33 жини кылттылын ышын. Күзгүстүнгүү көхөөхүк аңан, түмүкүү Готовцев Иннокентий Иннокентьевич 100 % күзгүстүнгүү көхөөхүк, үтүс тогудун институт рекордан талыбынна.

И.И. Готовцеви өйөнө, ор сийлаштара биргэ улуттобийт жогасынадар, улус таңырагар Сибирин борбородогуз Яков Павлович Оконешников, кафедра профессора Алиш Ильинича Даникова, Омскейланы институттагы истогу чыгарылган профессор Алишой Георгиевич Карпес тынчтын ээрдүүлүлүр.

Иннокентий Иннокентьевича жүрөбөйтүү тардган түрдө, институт инициатива салындыруусу үчүн дың бууларбын ушкак.

Ректор быыбарын хамынчайтаг.

“АЛБАН ААТТАН, АБА ДОЙДУМ!” ФЕСТИВАЛЬ

(Улуу Кыайы 70 сыйыгар анаан Аба дойлу сарыистин историягын сүзүүнан айан, ол колуонд түфүнан ойлобул)



Ылан ыйын 26 күнүнээр, Чураачы избийшкенде Ш.Е. Барахсанов изньшк Сыныалыг наарынтыгар оскууда үргэнччилгөөн ортуугар, история обийбулургээр инжин хамбыг сиринтэри төгрөглизүүний туруоруу ишкен сильчин борг гарохонин түшүк ыйылдаада.

Бындырын саң толтуу хашы тало сыйлан Азы дойду  
урдуен барбын сарнаторијан биң таруышыры коркөрбүт  
жиг булшактарың, бу сырьынга сир күндер, жас бинргин  
оскусту, Чуражны изийнекитиңи биңдер-көстөр буюуттар  
запарын үйсиздер сыйланын жана ер ажыгуулан жөнгөр  
сарын көмөр коркөрбүт хорсун быныштарың, бойобоуду  
дайындарын онорат жөнөтүүлүк. Аастын сый  
тобиевж оскуушыра бары кылтыбын жиг булшактарың,  
быншы сына Чысыр, Кытаканх Арыссах, Хайжисың;  
Бансы изийнокшырин оскуушыра суюнис майдабу он кыл-  
тышынъ ѿзбектесар, отт оннундай документалынай изийн  
быныштынан цирхөхөй чынчоо күттөштөн көрүнүп.

Бу саас улуус историинэ учунгаашарын кылары корсундук Сая АССР үтүшкөн учутаты, Аза дойын. Улуттук таңбынын кылтырылда, СР "Холтуу сүлүс" уорзын изавалерине биймелийн косулдуур салын айырымьылганларын тууттар суруу ишенин утаачы И.М. Павлов, ининчи таңбынындаа тэрбөйнөөр тустарынг забын көпсөн, тубулон-амшияг турар. Ои соруух улуусгут уорбийн управынинин ганаатынга Т.В. Наполова быйчымы салаптынан тууктун окуяла идел огүйсүйлийн коллегиягын мөмөнгүннөн түрүк тайым нахтык тогородулар дико сог. Минь таңбынын

урда бирдей таңынан да инициатива "Электронная книга памяти Чурагчинского улуса" деген сайт аралаштырылып иштегиндер болуп. Или сайт Чурагчы улусунын сөрнүүсүнүн кыргызыбыг буюуттар жеткелдигүүнүн аныктаса. Ундуң көзбүзүски ынччатарага анаан, шең колуңа албан жеткелдигүүнүн, хорсун бынсызарын, табыгыс азыгы цифровой формашынан белгилүүлөөр көмөхтөнүбүлүп. Бирикти турутчылар, бири холоон, 1880-жылда турунчан кыргыз сибидийинин автор кириллица, чагындар-кордур үзүүлүмүүнүн бу информацияг забын мөмкүнчүлөөлүп анын, саяга даанинай дарынан инициаторлуктоо бишкекчелерине. Онон Чурагчы улусынин таңынан

Сонч Чурагны улувун спокойсостро Ая лайцу сориагийн эрэлтэйбыг аймахтарыг, эзэргийг, зохигийг тусарьжанын төхөөхүүн сэг. Сайт аадырын: <http://vt.chuvaral.ru>; 81. Мандаа энд интервюу тахьбыг Обдорна министрийн төслийн хүчин архийн бийн дэвшигчдара, кордурччилчийн сай гар, зони суунчилар, аймахтар, оюулор ахьтлаара юирэн ижрилжээр.

Үорончинчири, мустубут дюнү, улус байылыга А.Т. Догозалиев, уөркүш управление начальника ТВ. Панкова, педагогический уюу бөгөөдөгүү, ор сыйлаарга гионер үйнчилгээний үсүүлбүр М.В. Синченко зорилгоотирийн түлхүүртэй таатынчар.

Сүрүн сыйнабыны бирэр дүүшүүр сүбээц ортосодотгон, улус үөрөнүн салапашын таңылыгын албайчы Н.К. Иванова, уорх упрактисчын инэртээдүйн энэхүү зөвхөн салапашын таңылыгын агуулж, уонна зөвхөн салапашын таңылыгын А.Г. Минокурова, саастарын сиэ илик сөзжүүрүү кылары үзүүлж, инспектор Н.В. Матвеева, "Айылты" Күлпүүра кийинин специалиши А.С. Гумова, уорх салапашын инэртээдүйн энэхүү зөвхөн салапашын специалиши Н.К. Семёнов таңылан улугелийэр.

Тепралгозованый корзоруулгы Гран-при наийштарынан Г.Д. Протодьяконов атынан Алакүрт орго скосынан уорончычтара буюнчар. I-с степенеңдик дипломын Сүмүүн орто оскустага, II-с степенеңдик дипломын И.М. Павлов атынан Чурхны орто оскустага, III-с степенеңдик дипломын Р.И. Константинов атынан Амма орто оскустага нацерталганындар.

Маны таңынан бирліліктен анат номинациялары: «Халсағы былағы бастығы оруолын талорооччу» атты Галой то оскушатын 8-с қызынын уороноччыны Лаврентьевна фонд, «Изис былағы бастығы оруолын талорооччу» С.К. Айаров аттынан Чүргізы гимназиятын 8-с қызынын троекоччыны Иванова Мария; «Исторический чеченцыары признак чечинесчындер» номинация С.А. Ношгородов

A black and white photograph of a group of approximately 20 young boys, likely between 10 and 15 years old, dressed in military-style uniforms. They are posed in three rows outdoors in a wooded, hilly environment. The front row is seated or kneeling, while the middle and back rows are standing. The uniforms consist of dark jackets, light-colored berets, and caps. Some individuals in the back row have visible insignia like medals or patches on their shoulders. The overall appearance is that of a youth military camp or a similar organized group.

аатынан Чуралчы орто оскуоната: "Басынг спектография" И.Е. Фелюсов аттынан Дирипшөй артооскуона: "Калохигерсебестен, үздін тууруу" Д.Д. Даинековданнан Мутудай орто оскуоната туттузар.

Үорзизеччиң байланын ырындары хоруан толорууда байырлығы фестиваль суроғ уршынын бүсінде Атын сұндақтың кылайларға, лауреат үрдүк аттын Озынуп арто осқосылаға бүсінде, I-ны степенинен дипломунан С.А. Новгородов аттынан Чурагым орто осқосыла, II-с степенинен дипломунан Д.П. Коркин аттынан олимпийской эрдигер болашақтар ою спортивный осқосыла. Үрдүк жаңасаң оқолоругар, лауреатынан Г.П. Протопьянов аттынан Абайар орто осқосыла бүсінде, I-кы степенинен дипломунан С.К. Макаров аттынан Чурагым гимназия, II-с степенинен С.А. Новгородов аттынан орто осқосыла, III-с степенинен Д.П. Коркин аттынан ою спортивный осқосыла национальлықтар. "Кышынға дүлдүүрүт ишөө" номинация Н.Д. Субуруусай аттынан Балоң орто осқосынан туттарынан.

“Былдырылтып байынгың дайындылар төңдерлүк ресурсынын куруулук мыйынтыбыт зөбүг буюшташтарыла, байынын Кытайын 70 сыйындар анын, оюндор сүрүшүн узакан постановкалары соопшыон коррордудар. Бу маанилүк сыйыннын дайындылар дайынлар, хас бириккин уорзеноччы патриотическая уороккеззининг, обуттар-саншатылар сүзинен оруоду соопшыуулуктардын умнуну сүсөштөштөштөн Туруору шубут уоруктар тибээр тийінші толору шубуттарында менин буудын туфун дын уорзебін. Инициативада даңаны бу кыттынын ибакаса хаалыбыт соңынан көрсөр силияни сизде, хайдах эмдеңдеги улус юаниян соң соңынан кыттынастарда даңын бүкән таңдаудын. Туруору шубут тараптасыланып даңын турору шубут уорук жаңашынын инициативада даңын цифровой динамикасында улусынан, соңынан таңдаудын тибээр сыйындах хас бириккин скуюшында түштепшилесбіз,” – дын 94 саясатах кырдаңас салынган И.М. Павлов бойбынан ишиттін тириордо.

Семен ЖЕНЦРИЙСКИЙ

Саша киниз

## “ДЬОММОР” -- САНГА КИНИГЭ

Алттар сурүүгүүн „Уруул Уйбаш“ дөвжанын боччооттогондун Министрлуктада кийин мусударлыктыра суюх. Одоо эрдөөнүүс төхөннүүкээ тарыбыш, албак массынын урдуулутар спорон, этгрээ либрэ, „Истори-Чөстэр“ барыгын биос тарбазын күрдүк билөр<sup>1</sup> таңбы 1995-сүйтэнд Россия транспортын ияспекциялын үзүүнүүдээ. Бу юм горо Чүрэгччын уюна Мэн-Хашагын улустарыгар биос тынышсан юрийн суюндын уоротга. Ону тайланын механизмтарга, инженерлөрээс ууруустары, иккиси улусууда автобуудын салынын төрийнбигээ. Иккиси улус юяниятанын судлалыстырылышын үзүүн саласнындаа Болгарийн ишин экэр ууруустар ДОСЛАР-тарын нийтийнде.

ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱՅԻ ՎՐԱՅԻ

Икен Алексеевич сурчар и занял графиниан лырылыбын син башын буасы. Бу хомуурун чындаа кирибиг сорок жылдан про улуус ханының баччоттун туралып. Айымызыңызартын сарын соккун, дыбын туунуш күнбозын шохдо буосын аңаңар көрдөө, бийтказын түгээнд обуулышындар. Суонпар сыйрашын, устук үзүнгөр көрсүлтүр арасын түбөнгөндер, бүттөн мөбүсендера иштээлийнхөн сурчалбугчелер. Дөрөвжаны

Уруул Уйбаш айар үзүүн аарын арысчыбыгын эзэрчилээ турал оссо ишезэн, Конкунук тыргычын ийримд бандрабыйн Бу аарыгын Уйбаш уруудын осозчилнистүүдээ эзэрчилж айшынадын эзэгийн.

ALEXANDRI CLEMENS

Табаарынм Иван Алексеевич  
Максимов соторуганырта „Дъюмпор“  
дээн бийгэ сууринбүт юхсонахгүйн  
кингэлийн авсан-мийгээн Улаанын сарбэр  
„Санаа олох“ ханынг редакциянтыг агар  
шалдан бурих уүни.



